

Sarajevo

## S r e b r e n i c a

đIma li boljeg na ina da se zlo in oslobođi osude, nego da ga se prikaže u svjetlu obi nosti, dosade, otrcanosti? Jezovitom politi kom pronicavo— u oni su na—li na in da ga prenosi. Intelektualci to ne shvaaju. Oni svoje pojmove o takvima stvarima stje u iz knjifljenosti. O ekuju zlog junaka kao —to je Richard III. Ta zar misli da nacisti nisu znali —ta je zlo in? Svako (osim nekih u enih flena s knjifljenim ambicijama) zna —ta je zlo in. To je prastara ljudska spoznaja. Najbolja i naj istija ljudska bića, otkako je svijeta i vijeka, držala su da je flivot svetinja. Opiranje tako staroj spoznaji nije ubio ajeno. To je urota protiv svetosti flivota. Banalnost je kinka snafne volje koju ona usvaja da bi zata—kala glas savjesti —

(Saul Bellow, *Planet gospodina Sammlera*)

Za—to moramo govoriti o Srebrenici? Prije svega, zbog hiljada ljudi koji su pobijeni na području Srebrenice. Njihova smrt je *moralni izazov* za nas koji smo flivi. Ta nehumana i neprirodna smrt, kao rezultat planiranog zla ina od strane velikosrpskog barbarizma, ne može biti iskazana racionalnim sredstvima, jer nema ovjeka koji može ponuditi odgovor na pitanje —za—to? Nema, tako er, ovjeka koji bi mogao ponuditi šljudsko opravdanje zlodjela, jer takvo —to ne spada me u kategorije ljudski normalnog. Na smrti Srebrenice su eljavaju se ovjek i ne ovjek; ovjek zna da nikakva sredstva jezika, pravosuđa, znanstvenih ekspertiza, političkih odluka i priznanja, nikada neće moći i iskazati stravu stradanja nevinih ljudi i zadovoljiti pravdu. To stradanje uvijek će biti iznad na—ih riječi, iznad pravosudne presude u Den Haagu, iznad politikantskih perverzija onih koji su sve znali i pravili se naivno. Srebrenica se ne može svesti na jednu sudsku presudu, rezoluciju, nauku knjigu, osudu genocida ili politikantsko blefiranje i zloupotrebu —ona se takođe ljudskog bića, smisla na—eg flivota i toga ko smo to mi. Zlo ina u Srebrenici se ne može oprostiti niti zaboraviti —to bi bilo perverzno skretanje s pitanja o stradanju, flitvi i krivcu —jer se *dogodio* i zato —to nikome ne može u initi da se zlodjelo izbriše kao da nije bilo. Srebrenica se dogodila i tako ostaje zauvijek! Ona je jedna stravi na stranica božnjake historije. Ta riječ je se uti kroz vijekove. Koliko bi trebalo hrabrosti i duhovne snage ovjeku da zbiljski misli Srebrenicu? Ako je neko pokušao da šume u Srebrenicu, tj. da misili onu stravu zla ina i onu zavjereni kuću utnju koja je obavijala skoro jednu deceniju, onda je morao iskusiti sopstveni pakao mišljenja. Ja ne znam da li sam vi—e fliv —ko zna —ta zna i šbitni flivo (?) —poslije Srebrenice i da li je ovo —to flivimo poslije srebreni ke katastrofe uopće flivot? Naime, sve ovo poslije bosanske apokalipse, zla ina i —utnje! Sva je dana—nja *argumentacija* spala na nekoliko etičkih razloga koji su nas zaslijepili i osiromašili. Horizonti otvorenog i argumentovanog govora zatvoreni su u za arani krug velikih etičkih naracija i stereotipnih nacionalnih priča. One, naravno, nikada neće moći i opovrgnuti ili sakriti zlo ina nad nevinim flitvama Srebrenice koja je, Daytonskim mirovnim sporazumom, velikodušno predata u posjed srpske države na tlu BiH. Valjani argumenti ni—ta ne znaće pred cinizmom moći, može neko dodati. Tu zapravo inje opa

se, kao da su sva humanisti ko-kultiviraju a nastojanja ljudske smjelosti da se to prizna i da se javno obznani nauka jo– pri aju o *humanitas* i sli nim temama, a jednostavnije bi bilo kazati: öSve –to smo stolje ima stvarali, da bi oblikovali ovjeka, uni–teno jeö. Nemoral obesmi–java svaku potrebu za mi–ljenjem, jer se mi–ljenje poku–ava drflati idela pravde i morala kao razloga zbog kojih se jo– uvijek fleli biti ovjek. Oni –to se nazivaju misle im ljudima uglavnom su nemo ni da zaustave zemljotrese koji razaraju svijet flivota i pretvaraju ga u barbarsku arenu. Drugi smatraju pritom da ih se ne ti e mizerija zbilje koju ponekad pogledaju s visine boflanskim o ima. Nedostatak mi–ljenja otvara prostor za öeksperteö koji vje–tom dijagnosti kom tehnikom uspijevaju uvjeriti javnost demokratskog svijeta da je östvar pod kontrolomö i da e problem biti uspje–no rije–en u övrlo kratkom rokuö, –to se mofle vidjeti iz priloflenih öbrojeva, tabela i grafikonaö. Preflajeli se mogu raseliti diljem svijeta i tako e –utnja prekriti sve! Moflda je lak–e örazmi–ljiatiö o *monopsihizmu*, zastupanom od Ibn Ru–da (Averroës) i averoista u Europi, prema kojemu postoji samo jedna jedina nadindividualna ljudska du–a, na osnovu ega razlike pojedina nih du–a nisu duhovne vrste, nego su uslovljene tjelesno. Moflda je lak–e baviti se sli nim pitanjima, ali vi–e ne moflemo pobje i od doga aja u kojem su se raspr–ile humanisti ke notacije i svi doju era–nji vokabulari. Ali, zato nas ödoga aj koji raspame uje i flrtvu i zlo incaö ne ostavlja na miru. Balkanska *Hybris* je tu i ne moflemo je vi–e zaobi i – boflanstvo obijesti, razuzdanosti, nasilja i zlo ina. Od Vukovara i Dubrovnika do bosanskog gradi a Srebrenica, velikosrpski fa–izam je pokazao svoje öratni ko umije e i herojstvoö.

\*\*\*

Da bi se izvr–io zlo in genocida u Srebrenici bilo je potrebno sistematsko ostvarivanje zacrtanog *plana*, sasvim öracionalno postupanjeö, ono –to se ne mofle eufemizirati rije ima kao –to je neznanje i slu ajnost. Srebreni ka tragedija nije stihjsko divljanje grupe razbojnika, ve organizirano barbarstvo velikosrpske politike koje se sprovelo po nalogu, dakle, reflimsko-organizirani zlo in. Izvr–oci su znali –ta trebaju uraditi ö a to je neko osmislio, koncipirao, planirao i naredio, odnosno neko je osmislio *sistem* za ubijanje Srebrenice i genocid na hiljadama nevinih ljudi. Genocid se nije mogao izvesti, naravno, bez znanja nekih zapadnih Vlada koje su –utile pred zlo inom i armotizirale svaku osudu, bilo ignorancijom bilo relativiziranjem.

Srebrenica je *mjesto* na kojem se doga a stravi an zlo in nad Bo–njacima. Kao realnost i metafora sveukupnog stradanja Bo–njaka i Bosne, genocid u Srebrenici raspr–uje sve na–e dosada–nje iluzije. Razlog je tome, prije svega, injenica da iza srebreni kog zlo ina koji su po inili srpski vojnici postoji smi–ljen *plan*.<sup>1</sup> Zlo in u Srebrenici izvr–en je *planski* i

<sup>1</sup> (Prema izvje–taju agencije SENSE; Den Haag, 22.9.2003.) - Biv–i oficir snaga bosanskih Srba u ratu u Bosni i Hercegovini 1992–1995 izjavio pred Ha–kim sudom da je masakr u Srebrenici bio unaprijed pripremljen. Momir Nikoli , koji svjedo i na procesu dvojici svojih ratnih kolega, optuflenih za ratne zlo ine, rekao je da su ga u julu 1995. nadre eni u vojnoj hijerarhiji obavijestili o odluci da se pobiju svi mu–karci Srebrenice sutradan po zauzimanju grada, to jest 12. jula 1995. Prije ovog dana–njeg iskaza, Nikoli je u petak posvjedo io da su u napadu na Srebrenicu u estvovale *snage srpskog i jugoslovenskog MUP–a*. On sâm je poslije pada Srebrenice u ruke snaga Ratka Mladi a bio zaduflen da koordinira jedinice koje su razdvajale flene i djecu od mu–karaca,

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

egije õetni ki iste Drineö ili õ iste srpske teritorijeö na a unali da e od takve monstruoznosti õstati pametö. o da e rat stati. Ali, trebalo je uni-titi budu nost jednog naroda u podrinjskoj regiji, njegove nade u novi flivot, povratak svojim ku ama, iskorijeniti mu-ku populaciju od sedam do sedamdeset i sedam godina. Trebala je strava koja e producirati vje ni strah od drugog i druga ijeg, koja e uspostaviti mrflnju kao smisao egzistencije, koja e radikalizirati egzistenciju flrtve ili dovesti je do nestanka s lica zemlje. Zlo inci e od zlo ina praviti osvetu za neko historijsko iskustvo, õtursko iskustvoö koje je jezgro srpske kulturne traume i tragedije, ali i osnov konstitucije švelikeö srpske nacije. U ime te nacije, u stra-an ponor je gurnuta ona majka (i desetine stotina drugih majki) koja je natjerana od srpskih zlo inaca da piye krv svoga trogodi-njeg zaklanog sina. (Svijet se raspada od takvog zlodjela, a ne samo psiha jednog ljudskog bi a.) Nije li nabijanje fetusa na kamu abortus kulture ö Sloterdijk se pita: nije li fetus na ekselu prikaz nacije u poba ajnoj panici?<sup>2</sup> U takvom zlodjelu obesmi-ljen je pojam ovjeka ö to je najve e õhumanisti ko iskustvoö Bo-njaka na kraju 20. stolje a.

Zlo in je u injen i s namjerom da se do ludila dovede jedna cijela generacija ljudi (nedufnih i nemo nih) i da se oni koji e slu-atи ispojivedi preflivjelih, tako er, raspamete, obeshrabre i da njihovi flivoti postanu ludnice, potpuni besmisao u kojem se ne e mo i poduzeti nikakav korak pravde i novog gra enja flivota. Zlo inci su prepostavljalci da e flrtva biti nesposobna da promi-lja, ako zlo in bude -to vi-e stravi an, monstruozan, divlji, brutalan. Mrtvi ne mogu õpri atiö o zlo inu iz onostranosti, iz nepostoje eg, iz uni-tenog. Planeri zlo ina i izvr-ioci zlo ina prepostavljaju da e preflivjeli zanijemiti, da e zavr-iti u õpomra enju umaö, da e poluditi, da e ih bol ugu-iti i da ne e biti u stanju da se nose s budu no- u. emu se moflemo nadati poslige Srebrenice? Mofle li biti *nade*, dakle, ljudske nade u flivot, ako se zna da je oskrnavljen flivot i onima koji su ostali flivi?

Zlo inci bi bili najsretniji kad bi flrtve nestale s lica zemlje, u ti-ini skrivenih masovnih grobnica, ili kad bi jednostavno nestala mogu nost suo avanja sa Srebrenicom. Kao da se ni-ta nije dogodilo! Tako bi sve progutao muk. Ne bi vi-e bilo potrebno ukazivati na õkulturu flivotaö i pitati o odgovornosti. Ali, zlo in u Srebrenici je toliko stravi an da se ak dolazi u apsurdnu situaciju ö flrtve se pretvaraju u brojke i preflivjeli ak govore o njima kao o brojevima. Zaboravlja se da su to bili *konkretni ljudi* i da su se nadali da e, naprimjer, tzv. õme unarodna zajednicaö da im pritekne u pomo . Zlo in nad õsafe area of Srebrenicaö, dogodio se, a niko iz tzv. õme unarodne zajedniceö pritom nije prstom mrdnuo. Naravno, niko s orufljem. To -to e pri ati novinari, razna dru-tva za ljudska prava i ugroflene narode, mislioci s moralnom crtom, humanitarne organizacije, ve sutradan ne e zna iti ni-ta. Pokazalo se da su õza-ti ene zoneö, ustvari, neka vrsta konc-logora.<sup>3</sup>

---

me u njima da odvoji one koji e biti zadrflani kao zatvorenici od onih koji e biti ubijeni. Vi-e od 7.500 Bo-njaka je tog i sljede ih dana ubijeno. Momir Nikoli , koji je bio optuflen zajedno sa Dragom Joki em i Vidojem Blagojevi em, priznao je krivicu pa se protiv njega ne e izvoditi dokazni postupak, nego e mu sljede ih mjeseci, prema pravilniku Ha-kog tribunalala, samo biti izre ena kazna.

<sup>2</sup> P. Sloterdijk, *U istom čamcu*, Circulus (Beogradski krug), Beograd 2001, str. 48.

<sup>3</sup> Budu i su Ujedinjene nacije -title õza-ti enu zonuö neophodno je znati da velika odgovornost pada na predstavnika te institucije, tj. treba utvrditi kome i emu su sluffile Ujedinjene nacije u srebreni koj propasti? Srebrenica, kao vrhunac stradanja me unarodno priznate drflave BiH, traffi ostvarenje i uspostavljanje pravde.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

memoralnom dru-tveno-historijskom kontekstu, u stanju . To stanje, ne samo da dovodi do *patoloških* fenomena i neuroze okon avati tragi no (tempirane bombe), nego e i kod velikog dijela bosanskohercegova kog naroda odrediti neku vrstu defektnosti i proizvesti *patologiju egzistencije* u dugom vremenskom periodu. Ona ratna mrvarenja ūodjekujuo u postratnom periodu kroz raznovrsne bolesti, koje bi *socijalna* patologija trebala prepoznati i, uz druge bliske znanstvene discipline, sanirati. No, taj problem ide dalje o kada se dru-tvena bolest pro-iri u *način života* i vi-e se ne vidi ili ne zna da je to devijacija ili nenormalnost. Tada dolazi do promjene sistema dru-tvenih vrijednosti, pri emu su ūnoveo vrijednosti potpuni izraz neosjetljivosti na otklon i poreme aj. Tako nova generacija jednog naroda ili neke kulture zapo inje sasvim druga iji odnos prema svijetu, sebi ili drugom ovjeku.

Genocidno usmrivanje Srebrenice, obavezuje nas na jedan novi *rječnik* bez fraza, bez sakupljanja politi kih poena, bez jeftine patetike i laflnog moraliziranja, bez mitolo-ko-ritualnih buncanja, da se nevino stradali ljudi ne bi zloupotrebljavali, da flrtve jo-jednom ne bi bile oskrnjavljenje i poniflene u svojoj odsutnosti i da bi, napokon, sa uvali diferenciju izme u ovjeka i ne ovjeka. U tome bi se sastojala jedna odvafna i odgovorna svijest onoga ko govori o Srebrenici i ko koristi rije i o flrtva, zlo inac, masovna grobnica, genocid, za-ti ena zona UN, velikosrpski zlo inci, me unarodne snage, nepristrasni posmatra i itd. o da bi opisao ono -to se dogodilo 11. jula 1995. godine. Kad govorimo o Srebrenici, dakle, uvijek se moramo pitati o -ta moflemo govoriti a da ne ponizimo flrtve? Bez te svijesti bi bili isti kao oni koji masovni pokolj nevinih ljudi slave kao herojstvo.

emu, pak, sluffi izvje-taj holandskog *Institua za ratnu dokumentaciju* (NIOD)? Svjesni smo da taj izvje-taj ima za cilj da opravda postupke holandskih vojnika, da ih prikafl kao nedorasle i nespremne vojake u ūinemoguoj misiji pod komandnom palicom Ujedinjenih nacija i njenih generalnih sekretara. Holandska vlada je ponudila izvje-taj o Srebrenici na 7606 stranica da bi oprala vlastite ruke od srebreni ke krvi i onda, nedugo iza toga, ta ista Vlada je podnijela ostavku kao moralni in - kakav je to moralni in poslije hiljada mrtvih i sedam godina poslije?!<sup>4</sup> Ali, realnost Srebrenice je surova, mnogo stravi nija i

---

Ali, -ta je to pravda, kad je Srebrenica predata onima koji su izvrili zlo in, tj. kad je BiH podijeljena na dva entiteta? Pitanje pravde nas vodi ka jednom bitnom pitanju: emu ono -to se danas zove RS na 49 % teritorije Drflave Bosne i Hercegovine? Dakle, emu ta genocidno-monstruozna tvorevina srpskog fa-izma u Bosni na po etku 21. stolje a?

Poslije rata u Bosni, agresor nije potpisao kapitulaciju. Rat je zavr-en bez pobjednika, a veliki dio Bosne i Hercegovine je ostao neoslobo en od nacionalisti kih zlo inaca i teroristi kih ( etni kih) organizacija. Glavni ratni zlo inci nisu na vrijeme izvedeni pred lice pravde, pred Me unarodni sud u Haagu. Srpska katarza jo-nije na vidiku. Zlo inci se ne kaju o opet bi uradili isto! Svi vide i znaju da deytonska konstrukcija Bosne i Hercegovine stvara neu inkovitu drflavu zasnovanu na ūratnim dostignu imao. Takva konstitucija Bosne i Hercegovine se pojavljuje kao udovi-te s kojim ne moflemo nikuda. Pritom se RS name e kao ista jednonacionalna drflava, u koju se prognani ne mogu vratiti i koja sluffi za prikrivanje ratnih zlo inaca i me unarodnih gre-aka. Entitet RS je, dakle, vrhunski izraz ljudske perverzije i surova realnost podijeljene Bosne. On je djelo zlo ina, koje je podignuto na masovim grobnicama u kojima lefle hiljade nevinih Bo-njaka.

<sup>4</sup> U me uvremenu su nestale video-vrpce sa snimcima iz Srebrenice. Holandski vojnici su znali kakva stra-na ubistva se doga aju oko njih. Oni se nisu potrudili da o tome obavijeste prepostavljene komande i zatrafe pomo . Moflda su oni i obavijestili nekoga o ali nikо ni-ta nije poduzeo. Ta poslije svega zna i to da se ubio neki vojnik iz sastava Dutschbat-a koji je bio svjedok masakra u Srebrenici? Patologija je tu: pojavljuje se u pojedincu, u institucijama, u grupama, u narodima! Zašto, dakle, jedni narodi mogu iskorjenjivati druge pred

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

o naknadne pameti o njoj. U toj realnosti jedan narod sti kim iſlivljavanjem i u tome nalazi ispunjenje svoga nemaljska mjera surovo ubijanje, koje je ak razvilo mehanizam ubijanja ili kult ubijanja drugog i druga ijeg? To bi e moglo biti samo monstrum, udovi-te, otklon i iskrivljenje od ljudskog oblika. U tom kontekstu treba posmatrati i Srebrenicu, ali i sva događanja od 1991. do 1995. godine. Srebrenica bi napokon trebala postati mjesto prekida proganjanja i istrebljivanja Bošnjaka na prostoru Bosne i Hercegovine i velika opomena za Evropu. Epoha progona bi se trebala završiti sa Srebrenicom. Tad bi se trebalo krenuti dalje od za aranog kruga flitve i zlo inca, od pesimističkih prijatelja, bezna a i mizerije. Ali, ne treba biti naivan, u patološkom kontekstu balkanskog bi a sve je moglo!

I tu po inje novo stravi no događanje i tek tada na scenu stupa *demon perverznosti* sa svojim bolesnim konstrukcijama. U situaciji, kad je moglo e ne-to o igledno i op epoznato izokrenuti u ne-to drugo, -to je sasvim suprotno onome -to se dogodilo i neistinito, a onda na toj izokrenutosti i lažnosti istrajavati beskonačno, uvijek imamo posla s *demonom pverznosti*, koji temeljito razara sve racionalno zasnovane forme ljudskog djelovanja. Istrajavanje u izopavanju i izokretanju značenja nekog događaja razvija pverziju do vladajućeg na ina flivota, koji je u potpunosti abnormalan, mračan i demonski i u kojem je moglo e ra unati s tim da e se uspjeti relativizirati bilo koji događaj, tako -to e, naprimjer, stradanje nevino ubijenih ljudi postati nevaflno, kao i sam zločin, ako se prema njima (i njemu) odnosimo bez ljudske odgovornosti, nemoralno, cinički, bez srama i tuge. Demon pverznosti zapravo inje *pervertiranje stvarnosti* u asu kad ovjek zaboravi da mora biti ovjek bez obzira na sve političko-ideološke mitologeme, metafizike, ōvi-e interese, dogme kolektiva itd. To znači da on ne dozvoljava suočavanje sa zločinom kao najstravičnijom formom stvarnosti. Tada se sve zamuti i poprimi neshvatljiv oblik. U tom bolesnom zamiranju zbilje zločinac postaje ūnacionalni heroj, a pverzija sama apsolutna istina. Dakle, im je moglo e ubiti ovjeka, oteti mu imanje, razoriti mu kuću, a onda za to imati ūopravdanje u okrilju mitova kolektiva, više istina, tajnih silnica povijesti i nacionalnih interesa, onda je moglo e da pverznost bude forma flivota u kojoj se ovjek izjednačio ili sjedinio sa svojim ludilom. To jednostavno znači ņ sve je moglo e ili, još preciznije, ņ sve je dozvoljeno. Moglo je, u tom smislu, poubijati desetine hiljada građana BiH zarad nekog luda koga velikonalog i osvaja koga projekta. Moglo je, dakle, da demon pverznosti zahvati cjelinu ljudskog djelovanja, cjelokupnu kulturu, da se useli u govor, u rad, u dječje igre, u znanost, te da postane na ina i sadržaj ljudske egzistencije ņ to je sama *kultura pverzije* (i pverzna kultura). U tom kontekstu Srebrenica je mjesto na kojem je izopavačnost ovjeka ņ u koju se uklapa velikosrpska izopavačnost ņ bila na djelu. Demon pverznosti, naravno, ne priznaje da se u tom bosanskom gradi u desilo zlodjelo. Za zločinu ku pverziji to je samo ūosveta Turcima, gotovo pa svetičin. On sve relativizira i spremi se da u ina još strašnije zlodjelo kako bi ono prethodno bilo beznačajno. On je prokletstvo perpetuiranja zla. On bi sve opet ponovio ako bi za to imao priliku.

Nakon stradanja ljudi Srebrenice, pverzija se nameće kroz ūizvještaj, ūknjige, bez moralne odgovornosti, prikrivanje i prenošenje primarnih grobnica, medijske relativizacije,

očima cijelog svijeta i pored rezolucija Ujedinjenih nacija, a da niko na svijetu ne zaustavi takvo zlodjelo. To je pravo pitanje našeg vremena.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

oka i tome sli no, na osnovu ega se trebaju minimizirati ana. Tada *nelogično* i *nemoralno* stupaju u razoren verznoj egzistenciji. Zato je na djelu patolo-ka fikcija, ludilo, histerija, obmana ó socijalna patologija. Oni koji su napravili zlodjelo ó oni ta no *znaju* -ta su uradili! ó poku-avaju dati novu verziju doga aja, u kojoj e se *podmetnuti* druga iji sadrflaj. To je osnovica velikosrpskog divljanja po prostoru biv-e Jugoslavije: *znati da je napravljen zločin, a ne priznavati da je to baš taj i takav zločin.* Manji bosanskohercegova ki entitet (RS) ne bi mogao nastati bez zlo ina ó u njegovim temeljima su masovne grobnice bo-nja kog naroda.

Mi mofle opisivati stravi ne krikove flrtava, tuma iti ih na razini povijesnih stanja stvari i poku-avati teoretski racionalizirati cjelinu zlo ina izvr-enog nad njima, ali nikada ne smijemo pomisliti da smo potpuno doku ili trenutke strave u kojima su odvajani od ovog svijeta. Monstruoznost zlo ina, koji je izvr-en nad ljudima Srebrenice, dovodi nas u samu *egzistenciju strave* koja se uselila u na-e flivote na jednom posebnom stupnju kulture i óbarbarstva civilizacijeö. Promi-ljanje srebreni ke tragedije dovodi nas u prostor kojim gospodare ludilo i nepravda, bezumije i nemoral, u prostor gdje vi-e nemamo òlogi kog tlaö pod nogama, gdje ne vrijede nikakve norme pona-anja i humanisti ke argumentacije; u prostor uflasa gdje smo gotovo raspame eni i gurnuti nad ponor racionalnog govora i djelovanja, gdje vi-e nemamo civilizacijskih sredstava da lije imo op u patologiju ó na mjesto gdje je cini ki um zavladao nad svijetom i gdje ludaci mogu likovati i orgijati u krvi nevinih flrtava i gdje mogu slaviti masovni pokolj kao herojstvo.

Naivni misle da zlo inci ne mogu flivjeti na ómjestu zlo inaó ó oni zaboravljaju da je zlo ina ka egzistencija sama perverzija i da ona ne vidi svijet nekim idealnim humanisti kim o ima. Oni zaboravljaju da je cjelokupna *kultura* perverzna ó ona nije vi-e nikakvo óuzdizanjeö ili óprosvjetljivanjeö, ve jedno nastrano-ekstremno izopa avanje svega onoga u -to se navodno zaklinjala. U takvoj ó-to lu e to boljeö kulturi mogu je jo- monstruozniji zlo in od onog prethodnog, tako da strava óprezentaö potiskuje stravu óperfektaö. O ófuturuö se mofle samo naglabati uz spoznaju da militarna kultura u sebi nosi stravi nu razornu potenciju i niko ne zna kada, kako i gdje e se ona manifestirati.

Šutnja pred zlom, koje se raspojasalo i koje plavi sve sadrflaje flivota, kao da priziva nove ljudske katastrofe. ovjek je zanijemio! U nekoj stravi noj ravnodu-nosti gleda ubijanje drugog ovjeka, skrnavljenje svega ljudskog i ru-enje itave kulturne gra evine mnogih generacija. Ne mofle se vi-e ostati po strani, ne mofle se re i da to ne znamo ili da nas se to ne ti e. Danas smo sve vidjeli i niko vi-e nije izvan óigreö. *Zlo* priziva nove Fürere, ubice, kolja e, nove kataklizme, velike planere, teroriste, destrukcije, civilizirane ru-itelje, konflikte, ratove, mrfnju i ubijanje. Humanisti ka racionalnost kao stari ideal europskog flivota i znanja pokleknula je pred provalom barbarstva. Nezaustavljanje zla, nekafnjavanje zlodjela ili cini ka -tunja pred njim, ohrabruje sve one koji se, u ludilu óvelikih projekataö, ne ustru avaju da uni-tavaju bilo koji dio ljudskog roda. *Genocidi* su, iz tog ugla posmatrano, ciljani, planski i osmi-ljeni postupci, dakle, idejno-metodski vo eni poduhvati zla koji nisu slu ajnost i ne-to -to bi bilo bez osmi-ljavaju eg nacrtu. Genocid u Srebrenici (i drugim bosanskim gradovima) pokazuje kako je zlo in smi-ljena aktivnost, ili rezultat takve aktivnosti, a ne neka óradnjaö ili slu ajnost koja se mofle pripisati odmetnutoj grupi koja nije

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

rfloveö, napisan na papiru ili usmeno izre en, koji bi na  
avu i time je anektirao, ve podrazumijeva un-tavanje  
ikodrflavnom prostoruö, jer on nije ſidenti anö ili, folk-  
rje nikom re eno, nije ñna-ö. Stvarnost u kojoj flivimo danas na Balkanu, u Bosni kao dijelu  
Europe, jeste stvarnost *ostvarenog zla*. Ono se uselilo u govor, pona-anje, simboli ke forme,  
konceptualne sheme, obredoslovlja, dje ije vrti e, dru-tvene institucije, -kole ili, kratko  
re eno, zlo se reificiralo u cjelini flivota. Izvje-taj srpskih predstavnika o zlo inu u Srebrenici  
samо je potvrda njihove moralne nezrelosti i kulturne nedoraslosti trenutku u kojem je bol  
preplavio hiljade i hiljade ljudskih sloboda. Neosjetljivost za preobilnost bola i patnje me u  
ljudima nije samo strate-ko oglu-ivanje na zov ljudskog, nego je, naflalost, samо jedan od  
momenata svijesti koja se ponosi rezultatima destrukcije u kojoj flivi desetinama godina kao u  
flivotnoj formi. To je znak da je nestalo po-tovanje prema ljudskom bi u i da je sama ludska  
egzistencija, naflalost, postala destruktivna. U toj sedimentiranoj patologiji zlo inci nalaze  
prostor za akciju i pred me unarodnim sudom mogu izigravati posljednje uvare nacije,  
nacionalne slobode i dostojanstva, prave i u isti mah cirkus od svega toga. Stalno se  
ñzaboravljaö na izopa enost zlo inaca i na jezivu injenicu da je njihova izopa enost postala  
sastavni dio flivota hiljada onih koji su ih podrflivali. U tom smislu, Adorno je bio u pravu kad  
je ustvrdio da fa-izam nije umro s Hitlerom. ðTe-ko je kad se od fltve traffi vi-e nego od  
krvnikaö.<sup>5</sup>

U Srebrenici je 20.9.2003. godine otvoren Memorijalni centar, u mjestu Poto ari. Tom  
prilikom obavljena je dflenaza za 107 identificiranih fltava ö na dflenazi je bio biv-i ameri ki  
predsjednik Bil Clinton koji je zvani no otvorio spomen obiljeffje pobijenim Srebreni anima.<sup>6</sup>  
Me u 107 sahranjeneh nalazi se etvero djece ro ene 1978 i 1979. s tim ukopom bilo je ve  
ukopano 989 fltava.

P. S.

esto razmi-ljam o ovjeku kojem je ostalo jo-nekoliko minuta flivota, dok stoji okrenut le ima ispred  
strelja kog stroja srpskih zlo inaca, s rukama na le ima vezanim flicom, koji zna da se tog nesretnog dana, 11.  
jula 1995. godine, ne e pojavit avioni NATO-a nad uni-tenom Srebrenicom. Tog ovjeka vi-e nema. Moflemo  
samo prizivati njegov pogled ka nebu iz kojeg ne e do i spas. Da li e ikada biti pravde za tog ovjeka? Da li e  
pravda biti ispunjena ako srpska tvorevina na tlu drflave Bosne i Hercegovine (u njenim zidinama zlo inci su  
nedostupni pravdi) potraje dugo, jako dugo? Da li je mogu e da na bosanskom tlu ostane Karadff eva tvorevina

<sup>5</sup> Ivo Banac, *Cijena Bosne*, Vije e Kongresa bo-nja kih intelektualaca, Sarajevo 1996, str. 8.

<sup>6</sup> Biv-i predsjednik SAD-a, Bil Clinton izrazio je nadu da e Memorijani centar uspijeti izgraditi kona an mir u BiH i da e sluffiti kao flalostan podsjetnik na uflas koji se tu desio, te na ñna-u obavezu i humanostö. Odmah po dolasku, on se u spomen-sobi Memorijalnog centra susreo sa predstavnicama udrufflenja srebreni kih majki. Kazao je kako je po astvovan -to je pozvan da otvori taj centar, te je izrazio nadu da e njegovo otvaranje jo-jednom cijelom svijetu pokazati ta no -ta se desilo na tom mjestu. Biv-i ameri ki predsjednik Bill Clinton odao je po ast nastrandalin i tako -to je prisustvovao ukopu jedne od fltava srebreni ke tragedije, nakon ega je, uz ostale zvanice, poloffio vijenac na spomen-obiljeffje. Ceremoniji otvaranja Memorijalnog centra i ukopa 107 fltava prisustvovalo je desetine hiljada ljudi, uklju uju i veliki broj doma ih zvani nika, predstavnika me unarodnih organizacija i diplomatskog kora u BiH.



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ota i zbog koje se nikada ne može uspostaviti pravda i mir? Ovaj vori-te) nove napetosti u regionu. Iivot i ona je neraskidivo vezana s moralom. Ali, ona je uvijek u opasnosti budu i da se vremenom po inju podudarati mitologeme fltve i zlo inca u jednoj op oj pverziji. ovjek mora nadvisiti/prerasti patnju ó to je kategorija imperativ. Istrajavanje na normalnosti predstavlja polazi-te u dugotrajnoj borbi protiv demonskog (fantomskog) svijeta pverzije koji je Bosni priredio ulogu europskog geta.

Ovo je napisao za ovog ovjeka i hiljade drugih nevino ubijenih.